

Claudio Salvagno : dessenh,  
gredons sus papièr.

• • • • • • • • •

# Somari

LABERINTES

- Max ROQUETA, *Dins lo laberint Solesa mongòla*  
Estève SALENDRES, *Endimenjat*  
Joan-Frederic BRUN, *Lo tombèu de Teodèctes*  
Sarah WHITE, *Two Occitan Poets Lost*

F.T.P.

- Felip ANGELAU, F.T.P.  
Silvan CHABAUD, *Sextina sensa papiès*  
Bruno PEYRÀS, *Quicòm mai*  
Joan-Maria PETIT, *La poësia a còps de martèls*  
Ian SARTHOU, *Rendas*  
Pèire VENZAC, *Mountain per Manciet*

PERPITS



GERMANOR

- Anna HERNANDEZ TURNE, Espais d'abandó

Poesia catalana al femení -e 4-


- Maria-Josep ESCRIVA, *L'objectiu desconsolat*

CRONICAS

- Jacme TAUPIAC, *anglés, Anglatèrra*  
Joan-Frederic BRUN, a prepaus de *Lou pichot tresor de Cupidoun* de Pierre-Paul e *Amour courtois et libertinage* de Didier Alibeu  
Xavièr BACH, a prepaus de *l'Antologia de la nòva escritura occitana* de Giovanni Agresti e de *l'antologia Poésie d'oc au XXe siècle* de Jean Eygun  
Felip GARDY, a prepaus de *Nòstra Dòna dels Espotits* de Joan-Maria Petit

## NOVELAS





## Dins lo laberint

La davalada au laberint. La virona ambe lo grand potz au mitan.

Las filhas de las popas porgidas e mièg nudas, la carn trelusa senta jot la seda.

Los miralhs que fan venir lo solelh fins qu'als cavòts mai escurs. E que fan lo palais encara mai gigant e prigond e sens fin. E que pòblan lo laberint d'imatges sens nombre, estranhs. E que se respondon dins de movements de rebors mas tant estrechament accordats entre eles. E fan que l'òme a bèles paucs a perduto lo fiu de son anar e la sentida de sa drecha e de sa gaucha.

Las pòrtas dubèrtas sus de corredors mai o mens escurs e sus los rebats de cent avengudas. Temptacions per lo caminare.

Lo musicaire de las doas flaütas amb aquel cant qu'òm sap pas d'onte ven. Un còp sembla venir d'aicí. Un autre còp, d'alai. Lo flaütaire es passat, coma una ombra. Se vei pas pus.

Las serviciaus qu'anavan nudas o quasiment, per parelhs e qu'ondejan de las ancas, l'orjòu sus la tèsta o l'espatla, coma divessas en camin.

E puòi la nuòch : ambe las clarors de la luna remandada au fons per los miralhs e que fai lo palais encara mai neblós e car-gat de mistèri.

E lo tindar de la vida de nuòch. L'estrangièr, vengut de la mar e que s'asarda dins lo laberint coma una mosca dins una botella. Que se sentís espiat, agachat, seguit, sens pasmens veire jamai digús. E que se sentís ganhat per una mena de paur. Dau mai granda qu'es escura e sens ges de rason veirenta.

E a la fin dins un virador, l'olor fòrta, coma de sauvatgina qu'a la garganta vos arrapa. E que mai que son rebat en quaque miralh (mas de miralhs aquí n'i a pas pus) vos fai saupre qu'avètz agandit lo jaç de la bèstia.

E lo peu dau passant se rebauça al copet.

## **Solesa mongola**

Estre sol - sol au mond - Amb l'espandi e lo temps - los dos companhs. Ajudats dau jorn e de la nuòch. E agrejants de la set e de la fam.

E puòi, en delai d'aquela set, encara d'autras : l'affrau - la companhiá - la calor d'un autre. E demòra encara la sòm e la velha. Entretant, pas que d'arronzes - de pèira dura, e d'aiga venguda fèu. Las espinhas dau camin. E puòi la memòria - lo recòrd - los sòmis - e l'espèr - espèra. E lo voide etèrne que res non jamai ne'n saupriá crèire tot l'espandi.

## Endimenjat

Endimenjat coma jamai, los pels alifats e las mans juntas, espèri.

Son totes aquí, a se passejar dins aquel ostal, sensa trop saupre ont anar. Ai pas jamai vist aquò. Joves, vièlhs, femnas, òmes, totes embarrats dins un estranh silenci. Qual es l'òme esperat aquí? Comprendi pas res dins tot aquel lagui virolejaire dins lo cèl negre a l'entorn.

Lo jorn se's levat dempuèi un parelh d'oras e la nuèch sembla totjorn presenta e fresca.

Sus la cadièra empalhada, lo cat gris ronca plan-planin amb l'aire d'estre sus una autra planeta. La pendula vièlha se's arrestada dempuèi ièr e degun a agut lo dacòs de la tornar far ticta-quejar. Son coma mòrts-vius.

Me senti un pauc a l'estrech dins aquel costum de maridatge. Cal dire que fa un brieu que l'ai pas vestit. Es benlèu passit mas ai pas qu'aquel de tota mena. Sai pas ben las rasons d'a-qua comèdia.

Ma femna es assetada pas trop luènh de ieu, mas dempuèi de matin a pas aguda l'idèa de me parlar o de me far un pichòt sorire. Es pas son biais de costuma, de far aquò....

Fasiá un moment qu'avíái pas vist mon filh e sa femna. Aquel que viu a París. Es professor d'istòria a l'universitat de París. Pareis qu'aquò's una bona plaça dins l'ensenhamant. Çò estranh es que son filh, mon pichòt Julian, es pas vengut veire son grand. Normalament, es totjorn aquí amb sos parents. Es segurament anat veire sos autres grands dins Alps, del costat de Dinha. Amb tota aquela rota, es sovent complicat de nos veire amb los parents de Maria. Son de mond agradius, qu'an, coma nosautres, las cambas plantadas prigondament dins la tèrra. Avèm totjorn ben viscut amassa. Benlèu que vendràn lèu.

La pòrta de l'ostal ven de se dobrir. Mon filh e ma femna se son preissats per encontrar aquel òme. Se son parlats doçament un moment, puèi l'òme vestit de negre es vengut al pè de mon lièch, amb un aire seriós que me fasiá rire.

A començat de pregar, de demandar al Bon Dieu de me gardar en patz.

Pareis que soi mòrt dempuèi ièr.

## Lo tombèu de Teodèctes

L'autre tombèu, sempre cobèrt de coronas, èra lo de Cilabràs lo vièlh pastre, prumièr estatjant de l'endrech. Que l'aviá agut escambiat amb Laquiòs per un manat de pèis secat. E aicí s'èra bastida antan la ciutat.

Mas lo pus bèu èra aiceste. En riba de la mar, jos los pins. Coma una nau de ròca lèsta a partir sus las èrsas cap a l'orizont bleuge. Lo tombèu de Teodèctes : lo filosòf. Una eleganta inscripcion en letres ellenicas ramentava la devinhòla famosa de l'egrègi discípol d'Isocrates. Sòrres sèm totas doas, caduna dònà naissença a l'autra - qualas sèm ? - La jornada e la nuòch.

Los enfants jogavan sus lo sable a tres passes de l'eleganta nau de pèira saura. Aquel tombèu qu'Alexandres lo grand l'era vengut florir, l'annada que passèt aquí. E mai que tant i agradèt l'endrech que i volguèt demorar un ivèrn entièr.

Amont lo bosc perfumat de grangs pins, ont s'escond lo temple d'Atenà, solitari, amb dedins, pro famada, la relíquia de la lança d'Aquiles. La, tot bèu just, qu'auciguèt Ectòr au seti de Tròa. E pus naut qu'aquel marbre qu'escandilha a la semblaença d'un sòmi dins la grand sorelhada, los sèrres rasclats, esbleugis-sents, desplegant son dentelum de ròca dins lo cèl d'un blau tròp crudèl.

Après lo grand Alexandres, èra vengut Ptolemèu. I avián auborat una estatua. Puòi los romans, Domician, Adrian. Sos noms siaguèron tanben escrincelats aicí sus lo marbre.

E virèron los sègles.

Dins sa caissa de pèira de causse, naviri d'eternitat, en riba de la grand mar, Teodèctes perseguissiá dins l'eternitat sens bolièiras sa soscadissa. Lo vent marin cantava dins la rama dels pins. Los aucèls viravan familiarament a son entorn. Los mari-nièrs, quand tocavan tèrra, vesíen son bèu tombèu e lo saluda-van d'un agach, abans de virar sos uòlhs cap a la aubèrgas de las macarèlas, ont sabián trobar las pus fricaudas putanèlas de Licia, de Pisidia e de Pamfilia. Aicí las gents son de piratas, de raubaires, de putanièrs e de macarèls, mas la vida es doça. Dins lo gimnasi de bèus adolescents nuses onchats d'òli aprenián totes los secrèts de la lucha. D'unies marinièrs, puslèu que lo sorire de las filhas a l'intrada dau pòrt, anavan sai que guinhar d'aquel latz. Dins son sòmi d'eternitat lo vièlh filosòf o vesiá tan-

ben.

E vengueron los sègles d'aram e de fèrre, las invasions d'es-caches de guerrièrs pus ferotges que de llops. Venguts d'enfre tèrras, enlai, luònh. E las vilas d'a l'entorn èran cremadas, abau-sonadas. Lo sorire dispareguèt de las caras. La lònga carrièira ombruda que davalava entre lo marbre de las estatuas cap a la pòrta monumentalala dedicada a Adrian siaguèt un jorn desèrta. Lo pichon teatre sus lo pendís dau sèrre veguèt pas mai jogar las comedias de Menandre o d'Aristofanes, ni las tragedias de Sofòcles o d'Eurípid. Solament los lesèrts, lo vent, las èrbas baujas. Dins los ostaus aclapats grelhavan arronzes e argelas-ses. Digús s'arrestava pas pus per legir sus los pedestaus lo nom dels emperaires, dels eròis e dels dieus. Ni lo dau filosòf, que son nom, a bèles paucs, s'escafava, dins la mordidura de l'èr marin. E la brutladura de la sorelhada. La doça ciutat en riba de la mar èra mòrta. Tornada aclapadís de pèiras e entravadís de bruèlha. Las columnas de marbre esbrilhauant tombèron au sòl. E tanben las elegantas estatuas. Quinze sègles de vida brutlan-ta e chucosa, de jòias, de dolor, e subran pas res, lo silenci de la pèira, l'alistar dau vent, lo vonvonament dels insèctes.

Teodèctes, dins sa sòm, au fons de sa nau d'eternitat, acami-nat fòra dau temps, tenia la respònsa a son enigma filosofica. Nani, lo temps se resclaus pas sus el meteis coma un estadi ont corrisson los atalatges. Fugís enlai, òrb, caluc, despietadós, e jamai non tòrna.

Faselís  
Estiu de 2002

## Two Occitan Poets Lost, as in America I Study Their Language

1.

Nòvas son mandadas sus la Tela :

Bernat Manciet es mòrt.

Jamai lo rescontrèri,  
tanpauc l'ai pas legit  
encara, mas legiguèri regas  
de Max Roqueta  
parlant de l'aranha  
que cala sa tela  
als rais del clar  
de luna e crei  
que son filat  
far palir las ensenhas  
amb respècte.

Sens cap de bruch, pacientosas estèlas

embraçatz Manciet  
a calabrun. Una estèla filaira  
enfuòca lo galinièr  
ont la polalha  
pausa los uòus en un suau  
descon de palha.

**News is posted on the Web:**

**Bernard Manciet is dead.**  
I never met him,  
haven't read him  
yet, but I've read lines  
by Max Rouquette  
about the spider

who sets his net  
in a stream of clar  
de luna and thinks  
the woven web  
turns constellations  
pale with respect.

**Noiseless, patient stars**  
**embrace Manciet**  
**tonight. A meteor**  
**ignites the shed**  
**where my hens**  
**put eggs in a sweet**  
**straw nest.**

2.

De dents tomban - dents maduras  
que grelharàn pas pus                   Teeth fall out-ripe teeth  
dins la boca tornar.  
N'aviam besonh                           that won't bud  
per fargar lo son  
e copar la raja dels carburants.       in the mouth again.  
   We needed them

La luna mandarà                           to frame sound  
pas de marèia aqueste mes.             and stop the spill of fuels.

Los vents                                   The moon will send  
sus una tela voida                       no tide this month.  
ploran  
Roqueta Rouquette                       Winds  
   in a vacant web

weep  
Roqueta Rouquette



john topflight&associats

...F.T.P....

**F.T.P.**

Pics o soms pesucs a battle dress  
Cada ruscle raissa de gas se plòu se taison òmes de tèrra a raivar  
dins son pas  
Passadís de saücs saliva los darriùrs a cap d'alen coma grapald  
jos la centre que se legís a palpas  
Tornarem pas

Ras las parets dormisson traucs gaireben fuècs dalhs e cotèls  
cada ser que s'agusan a l'estialada

Ribas del sègle enterrat prigondas bòrias bassas nòstras son  
combas fendilha d'enfantesa  
A la memòria soleta coma 'na clinhada

Las marinas enquèra bufa e goteja al cur Salers a pas pesuc  
barbacana  
E mai pregadiu nau dubèrta 'questa piqueta de messa  
En secret a votz frèula tras lo lavador

E aquí sèm desnuts pigalhats de tabat que marmusem lo pan la  
frescor de las figas  
Tr' o quatre jorns enquèra avèm ja paratges deus sers font e set  
e carn dessús lo ròc ras lo riu clar

E " sèm lo fruch de vòstras entralhas " çò disián de genolhons  
rosada calhassas de feuses  
Saba que confla faus maquis rossèl a l'ombrina de pregàrias païs  
d'entre païs  
E los testards deus costals drechs reddes aicí dins l'escrúma  
lisca que dison de non ara  
Mai que mai coma meitadièrs de noveutat

Lo buf al ga res pus e las insurgidas totjorn

## Sextina sensa papièrs

Dralhas d'exilh dins la sabla dau terç monde,  
 As sempre vogut tocar aquèu pantais d'Euròpa.  
 As pres lei camions, lei barcas, escalat lei barbelats,  
 As fugit lo païs, l'ostau, la guèrra e lei camps,  
 Siás ara a dos dets dau sòmi, passaràs lei doganas,  
 La vida es totjorn mai bèla deman.

Faudrà ben trobar de trabalh, i pensaràs deman,  
 Quora saràs au còr dei ciutats dins lo novèu monde,  
 Mai te fau encara sautar aquesta dogana,  
 Frontièra sagelada de blau e deis estèlas d'Euròpa,  
 Passaràs sus lei talvèras, solet, a travers camps,  
 Lei braç e lei pès nafrats per lei barbelats.

L'asuèlh es sovent crebat de barbelats,  
 Fau tirar camin encuèi, aièr e deman,  
 Lo bonur es a ras dei dralhas e dei camps,  
 Mai i a trop de galèras dins aquèu monde,  
 Quand siás luenh dei lutz d'Euròpa,  
 Que siás dau marrit costat dei doganas,

Ai paür de me mancar, son nombrós dins lo pòste dogana  
 Vèsi lei fums de cigarette que passan lei barbelats,  
 Puta, siáu a dos dets, vèsi davant ieu Euròpa,  
 Non, remandarai pas mon projet a deman,  
 Ai darrièras lutz d'aquèu jorn sus lo monde,  
 Sautarai lei barranhas e traçarai per lei camps.

Fiu dei chaples, Africa nègra dei misèrias e dei camps,  
 Ai somiat tant de còp aquèu passatge de dogana,  
 Siáu pas solet, sus la confinha i a de monde,  
 Mai cadun de son costat davant lei barbelats,  
 Esperam lo moment, que siegue encuèi o deman,  
 Nos fau dintrar ai verds paradis d'Euròpa.

Sensa papièr ni lèi, siam lei mans d'Euròpa,  
 Trimam sus lei chantiers, dins lei fabricas e lei camps,  
 Per n'autrei i a plus de temps, de passat, de lendeman,  
 Qu'enchaunt, per ara, fau ben passar la dogana,  
 Lo solèu a tombat darrièr la linha dei barbelats,  
 La paür me jala l'esquina au calabrun dau monde.

Me siáu lançat, i a de bosin dins lo pòste dogana,  
 Mèrda, se m'agantan me van fotre dins sei camps,  
 Ponhon coma en Africa lei barbelats d'Euròpa.

## **Quicòm mai**

Ne cal totjorn mai, totjorn çò-s-autre.

Cal totjorn quicòm mai, esperar quicòm, èsser a l'espèra, ambe l'enveja de quicòm de nòu.

Totjorn a l'espèra per pas res, a l'espèra de pas res, totjorn a esperar quicòm e que quicòm venga, o que pas res venga, totjorn a l'espèra de quicòm a esperar.

Totjorn pas res, pas res mai, totjorn quicòm de nòu que t'espèra, quicòm mai, quicòm que t'espèra a tu.

Totjorn pas res de nòu, pas res de mai.

Pas res de res. Pas res mai. Totjorn qu'aquò, pas qu'aquò, quicòm mai que çò qu'espèras o qu'espèras pas mai, pas jamai pus. Pas res pus. Jamai, pas jamai. Jamai de la vida. Jamai pus, jamai pas pro : totjorn ne cal mai, totjorn cal quicòm mai endacòm que pòscas esperar, quicòm que t'espère. Quicòm qu'espères, endacòm mai, mentre qu'enlòc i a pas res mai, pas res pus, pas pus ges, pas cap mai, pas mai, pas res pus, res de tot.

Un còp e pro, e pas jamai pus. Pas jamai mai. Tant val aquò coma tot çò-s-autre, de pertot, a tot jamai, per sempre mai, per pas jamai. Tant val atal o val mièlhs atal que pas res, tant val o fa pas res, o pauc se'n manca que demòrre pas res, pas res de tot, pas res de res.

Pauc s'en manca o ne manca pas cap, totjorn ne cal sortir, sortir de tot çò-s-autre, per anar véser endacòm mai, anar véser çò mèmes, çò mèmes e tot çò-s-autre que t'espèra o que t'espèra pas, o que t'espèra, tot çò que tu espèras que venga. Tot çò que t'espèra a tu, que vengas, tot çò qu'espèra que tu vengas o que vengas pas, tot çò que vòl venir, tot çò que vòl que vengas tu, tot çò que te vòl a tu e que tu vòles e qu'es totjorn novèl, coma pas res e pas digús, pas digús mai, pas digús que venga. Pas digús, enlòc, pas enlòc, digús que te vòlga coma tu ba vòles, o coma tu ba vòles pas, digús que tu ba vòlgas o pas. Digús que venga, digús mai, pas digús jamai. Pas digús enlòc, pas digús per pas digús, pas digús coma pas res.

Pas digús per dire pas res, per revar, per cantar, per se calhar, pas digús per saunejar o per plorar, per rire, per pantaissar.

Pas digús que i pòscas dire quicòm coma pas res.

- " A que pensas quand pensas pas a res ? "

- " A tu ase que vales pas res "

Que siás totjorn a l'espèra de quauqu'us a esperar.

Totjorn pas res de nòu, pas res de mai.

Pas digús de pas digús. Pas digús mai.

Pas digús, jamai.

*setembre de 2005*

## La poësia a còps de martèls

Bernat Manciet

La poësia a còps de martèls  
a còps de calhaus  
dins las ferratjas de Dieu

Danças bandat al pè de la crotz  
E corsejas las santas femnas  
per las cobrir de flors  
e de fanga e de lum  
Ambe Sant Joan jògas a Boca d'Aur

Crist es mòrt, danças  
amb d'Indians pintorlejats de fèsta  
de guèrra e de dolh

Un bèl jorn per morir Bernat  
e per hicar lo huec  
a la mar grana

## MOUNTAIN PER MANCIET

7 de juny de 2005

Dieu dia que sèm la seguida nosauts  
ja Janis Joplin non redde like Lou Reed  
red wine que serem. Oai! Star O My  
Terra Mater tell me why?

Eieu Lilia Dorbel de diesclar dapasset  
l'estiu atràs l'hivern &  
El que porta son còs son èime &  
Son anima cantatz tm tm  
Nòstra Soft del Sò Sun mòves mount de  
Nòstra Nature a tafuzar my trouble  
Mozmolh motuz mozmolh tm tm

Evos Nòstra DCA de la Dauna  
daissatz nos a la cueisha au ciment &  
a la chut-chut pintorlatz tota poesia  
fòra libres liures fòrça  
fas lights ligats to the forest

Risetz d'aurelhas pets de petroli  
sandwiches de l'estrem que sèm  
sins sensuals senses del singular singlar  
odor d'òdas audacez tm tm  
lo viu vam das ist tm tm  
natürlich how are you?  
alen de hen aluenhada &  
cridatz tm tm  
1 cassi per 1 segle XXI  
Es pas sonque l'alba  
que veirem en aquel lòc



## RENDAS

Capricòrns brodaires que cisalhatz  
per planhs las velas cabelhas  
suum camp de bohar que viu  
Treu copat mairam redemptor  
siitz gloriós que brosta los sons  
paracadudas en borrada d'ego  
rotlar que rotla còstas penentas  
que'vs aimar -taulas qu'atz perhum-  
Tremeson coishinets que segotes lo dròmer  
bòrda qu'ei luenhèca los cans  
nhaulan que son lo bòsc e los bòscs  
jaupan la lusor  
nhacs varats per gets de lutz  
Cicatrizacion d'eishaliva  
siitz los cassorats alebats

Bohons las vòstras galerias desparten

Seràs-tu tostemp l'alet d'estiu  
e la soa boca un linçou



john fogalight&associats

...perpits...

## Arabescas blavas

Las linhas blavas de sa pèth  
Ne'n diràn pas jamei tots lors viatges  
Los sendèrs barrats de tojas au ras deus fluvis puishants  
Los miralhs escurs d'alhors ont vadó lo païsatge  
Aquelhs camins luenhècs ont n'i estom pas dab eth  
E ont corren amassa quinas lutz e quins cants  
Paraulas petitas d'anueit jos los brius glaçats  
Au mièi de sau verda e de sable mesclats  
Carrejant planetas de hèr, cadavres d'estelas  
E totas nostas gents dab sas grandors secretas  
De planas rojas tremolantas e de casaus d'ivern  
Hrais carats de coishes qui mespresan l'in-hern

Que'n volí pas conéisher tot de lors viatges  
Las linhas blavas e fermas qui pòblan sa pèth  
Deu heuç, deu devís de la pluja prometuda fidela  
Deus claquerats d'aost e deu darrèr somi de l'anhèth  
Anjo deu solhevant petrolat au pregond d'ua duna  
Uei sonque las contempli, de lor fòrça m'esmiragli  
E deus uelhs engèrcs, dens la sang las engoli  
Tà que tostems las arabescas lusentas  
S'estén au ras de las nostas veas liquidas  
Nueitejairas infinitas e mudas planvolentas  
Que'ns muishan dens sas corrudas d'arròsas  
Las vertats claras qui pòrtan los miratges

## Au senhor gai deu gran gói

Ton pit ensorehat contra mon pit enluat de per los pins  
los mès pitats

Ton pit vengut deu gran mar contra la mia man caloriva  
e tremolenta

Mon sen qui bat a rompre-se'n de mil bàters shords e  
bambaus contra ton sen on i vei ton còr qui va s'embàter e de  
centenats d'andadas mès beròias las uas hòrtas goarrudas com  
las autas docissimas com un veire de lèit cauda com la qui  
poderé eslinsar d'aquest sen ton e meravilhas arroias e herotjas  
de la sang mia

Senhor Gai deu mitan de las andadas e de la sabla verda  
deus nòstres Trucs entermiei la saba sangborruda deus nòstres  
dus gòts de vin deu païs deu Miei, uei es tostems lo nòste Gran  
Gòi de la hont de las nòstas pèths arreguilhadas e per la dansa  
deus rondèus hodrejants deus nòstres dits tastats a l'aiga de sau  
de las nòstas bocas, que'ns miralham per uns jòis d'amor qui'ns  
perpitán dinc'a la nòsta embriagada, qui n'es que lo creish de las  
nòstas amors.

## Cèu meu

Torrat que torrat al gròs de l'estiu, e mai sans sal, lo riu pus mendre totjorn me portèt milhor que non pas la mar maja.

Aquò dit sens parlar solament de la vira menuda del garda-riu pincat sul molin de vaissa...

Pluma de cèl e pluma d'aiga.

## POTZ

Immemorial, al ras del cuol descapelat del forn de Bardilha...

Devath la toalha de tela cerada de l'èdra tòrta, lo potz vira, solide. De tan lentament que vira, sailat de tinta, son ombra aigalosa ne samena esposcs de sègles al quadrant del casal.

De pos al potz, a pitions pas prudents, prautissi la pautra negra e imorosa. Enfachinat per aquel bornat de lausas rosigadas de rovilha, pòdi estar bèla pausa a m'extasiar. Per quin embeliment sòmis de mossas e pantais de pèira se pòdon endevenir atal ?

Lo masc del casal es un salvatge solitari. Orb. Que cada matin, lo solelh ciclòpe li cura l'uèlh. Aclapat de lutz, apara son arma glauca, en esperar que tòrme la nuèch adobaira per li pensar l'orbita voida.

Mès quicòm me carcanha e ne tremòli : s'anavi raspalhar... Lo trauc redond d'aquel uèlh emborniat se faguèsse boca e me chuquèsse, lo becut, de l'aute bòrd del miralh !

## PARATGE

Ni per me tàiser, convidi totas las lengas, totas las carns. E mai los mòrts que se calèron. E mai los mots que se calhèron.

Lo meu silenci, prestit dels vòstres crits, coma piada de bruch dins lo casal dels còs, lo meu silenci s'infinisa.

A rasis dels òmes.

Que ma lenga, la teni de combiat dins la boca dels autres.

## Naviri

Dins una mar luenchenca,  
Perduto entre doas guèrras,  
Lo vièlh soldat cerca  
Dins l'escuma que s'alunha de la nau,  
Son caval e son espasa,  
Sos sòmis de cort d'escòla.  
Sas lagremas,  
Aquí ont son tombadas,  
Se son cambiadas en perlas.

## Grand-Landa

A Sabres  
d'un ser d'abrial :  
buscas de pins brutlant a l'arrièr  
e una freja pluèja raisseja

a Sabres  
d'una matinada d'abrial :  
lo crit d'un faisán  
dins la pausa silenciosa de la forèst.

in *Les Rives du Silence,*  
*Fragments de géographie érigénienne*, Mercure de France ed.

revirat de l'anglés per Jaumes Privat

## Nueitiu V

E dens la nueit  
lua d'onix  
lo jaiet l'ungla lo dit indici  
copada l'ungla  
plen cèu de Donostia  
la crumosa  
enter libes e cafè hòrt  
qu'abandoni ma traça  
a l'aiga deu pasiment  
sa votz que goteja  
a la mia aurelha  
sang deu dia  
sang de la nueit  
tota la sang  
de l'enga ubèrta  
amantada  
de flòcs enganaires  
e per lo huec de Chillida  
qu'ua pèrla  
que son còth e convòca  
tala eslaüsa  
com lo dia eslaüsa  
la lutz deus fars  
cèu d'asfalte  
estelas hòlas  
estelas mothas  
dauna mas aigamarinas  
dauna d'estuari e de retortelh  
on grenguilhan  
los ausèths viatjadors.

## **Me rescondi**

Me rescondi ieu dins ma flor,  
que s'avalís de ton vas  
Te soi a ton entièra dessabuda  
una solesa gaireben



Fòrça passan lo riu  
Dins aquela copa mieuna  
Tastan l'aire del vièlh Francfòrt  
de mon cigare brun



Lo mendre flume - domètge per qualche mar  
Ma Caspiana - tu



Los puèges sillabas porpras  
Dison las aventuras del Jorn  
A de gropòts de continents  
Que tornan just de l'escòla



L'esper apària son " per astre "  
Unas trèvas son dintradas  
" e tu non "



Se ma barca s'afonsa  
es cap a una autra Mar  
Lo debàs de çò que morís  
es çò que morís pas

## De que me vòs, mon amor ?

Pantaissi de la primièra cerièira de l'estiu. La li presenti e ela la pòrta a la siá boca, m'agacha amb los seus uèlhs tendres, endemoniats, mentre que sabora la pulpa. Puèi subte, me potona e la siá boca me torna la cerièira. E ieu, soi tocat per totjorn, l'òs de la cerièira a rotlar tot lo sant clame sul clavièr de las miás dents coma una nòta de musica silvèstra.

Lo ser : " Ai quicòm per tu, mon amor. "

Pausi l'òs de la primièra cerièira dins la siá boca.

Mas, çò qu'es vertat es qu'es pas venguda ni per me veire ni tan-pauc per me parlar.

Abraça e pòrta solaç a la miá maire e s'aprèsta puèi a partir. Agachatz-me-la. Aimi tant lo seu anament ! Diriam qu'es de longa montada sus patins !

Lo pantais d'ièr, aquel que me fasiá entre-rire quora la sirena de l'ambulància durbissiá un camin cap enluòc, aquò era ela que patinava entremièg las plantas e las besonhas de porcelana d'un salon veirat e qu'acabava per s'amorral entre los meus braces.

Lo matin, plan d'ora, l'èri anada veire a l'Ipèr. Lo seu prètzfach èra de porgir de moneda a las dròllas de las caissas e de passar los messatges entre las despartisons del magasin. Per l'encontrar, aviá pas qu'a esperar al pè de la caissa màger. Es arribada, a fum de patin e a plen de gràcia, long del corredor encerat. A frenat dins un mièg viradís e los seus longs pelses bruns an din-dolejat al ritme de la falda a plecs del seu unifòrme.

" Que fas aquí, tant d'ora, Tinò ? "

" Pas res. " Fau l'inocent. " Soi vengut quèrre de mangisca per la canha. "

Totjorn calinava Pèrla. Fa pas mestíèr que vos digui qu'o aviá tot planejat. La passejada nuechenca de Pèrla, aviá menimosament fach que s'endevenguèsse amb los oraris de tornada de Lola. Eran las oras pus polidas de la jornada, aquí, dins la dintrada del blòc las Tulipas, barri de las Flors, fasiam, totes dos, de calinons a Pèrla. Tot còp, aquò s'endevenia pas, qu'a nouò oras e mièja, èra pas encara arribada, e ieu, te fasiá durar la passejada de la canha d'aquí a que Lola gisclèssse de la nuèch, en faguent esclopètar los seus talons, qu'a ieu puèi, me fasián esclopètar lo còr. Dins unes passas coma aquelas, l'ànzia me montava e me semblava qu'era una dòna, d'ont podiá donc sortir ? E ieu, pas qu'un merdalhon. Eri furiós contra ieu. Dins lo miralh de l'ascensor, vesiáí lo retrach d'un tipe sens avenir, sens trabalh, sens autò, avalancat dins un sofà, a engolir tota la mèrda que la telé n'assondava, a rastelar la moneda dels tiradors per se crompar lo tabac. Dins de passas coma aquelas, avái l'impression qu'era quitament Pèrla que tenia lo cordèl per m'anar passejar, ieu. E se Mamà me demandava perqué èri demorat tant de temps defòra

amb la canha, trobavi ieu lo primièr pretèxte que me passèsse pel cap. Plan fach per ela !

Eri donc anat a l'Ipèr per la veire e per me balhar de vam. " La mangisca dels cans se trapa al pè de las pèrnas dels nenes . " S'es alunhada sus los seus patins, amb los pelses qu'ondejavan a un ritme pariu an aquel de la siá falda. Me faguèt pensar als aucèls viatjaires, quand s'enairan, aquels becaruts o aquelas gruas que i a dins los reportatges que passan après dinar.

Tot èra plan aprestat. Dombo m'esperava sul parking de l'Ipèr amb lo trast qu'aviam panat aquela nuèch. L'arma, la m'avíà facha veire. L'aviá pesada, a vista de nas. Era pas qu'un pistolet d'aire espremat mas fasiá impression. Aquò podià espaurugar lo mond. Semblariáí Robocòp o quauqu'un aital . D'en primièr, aviam un pauc permejat per saber s'anàvem préner un flingòt de farlabica o ressar lo fusilh de caça vièlh del seu paire . " Un fusilh de canon ressat, aquò fot bravament la peta ", aviá dich Dombo. Ieu, avái soscat un crane bocin, rapòrt an aquel espet. " Escota, Dombo, cal que tot ane suau, plan lis. Amb lo fusilh, nos van préner per de calucs, de junkies, o quicòm aital. Lo mond se van empebrar, e quand s'empèbran, lo mond, sabon pus çò que fan. Lo mond estiman mai los professionnals. Çò que mai compta, es que cadun demòre a la siá plaça. Sens rambalh, sens brandolhar que que foguèsse. Sembla-professionnals. Alara ressarem pas res. Basta qu'aquel pistolet fague son impression. "Dombo i voliá pas anar sens aver un amagatal sul morre. Li expliquèri : " Cal que nos prengan al seriós, Dombo. Los professionnals se ridiculizan pas en se botant uns debasses sul cap ". Aquel gigantàs de Dombo me fasiá una fisança, qu'èra per vos atendrir. Aviá los uèlhs que lusissián quand parlavi. Agèsse ieu tant de fisança dins ma quita persona, ara lo mond, l'auríai als pès.

Aviam daissat l'autò sul mercat d'Agra de Orzàn e pres los sacs d'espòrt. A miègjorn e coma l'aviam previst, la carrièra Barcelona, pedonièra e mercadièra, èra negra de mond . Tot ani-riá planièr. La pòrta de l'agéncia acabava de se dubrir per dais-sar passar una vièlha femna e nos engulhèrem darrèr. O aviá tot repetat. " Vos prègui, Monsurs-Damas, paniquessètz pas, qu'a-vètz aquí un hold-up ". Faguèri un pichon bracejal tot suaudet amb lo pistolet, e tota la pratica se venguèt ramosar aquí ont lor aviam dich, en bona rega e en silenci. Un tipe, plan coma cal, nos voliá balhar lo portafuèlh, mas li diguèri que se lo servèsse, qu'èrem pas de ladralha ordinària, nosautres. " Vos, vos pregarai d'emplenar las sacas ", demandèri a un emplegat que semblava d'aver lo biais que caliá. O faguèt en un viraman, e Dombo, ara contaminat per l'anar civilizat dels eveniments, lo mercegèt. " Ara, per qu'i aja pas cap de problema, sètz pregats de bolegar pas de dètz minutás. Foguèretz, totes, plan aimables. " E nos deslanguèrem d'aquí, coma se sortiam d'una lavariá.

" Tancatz-vos ! que vau tirar ! "

Sauu, tot sauu. Quiti pas de caminar, coma se res non èra. Encara un pas, dos, tres, e vau limpar coma una sageta. Tròp de mond. Dombodan, el, raspa sens permejar mai. Se duèrb un pertusat, coma un jogaire de rubí. Ieu, jògui dins un autre film.

" Tanca, tanca-te, vièlh salòp, que vau tirar ! "

Tiri lo pistolet del sac que bada, e dapasseton me reviri, tot en afustant de la man drecha.

" As un problème, colèga ? "

Aquò's lo tipe de totara, que voliá balhar lo portafuèlh. Es aplanat aquí, a me far front, las cambas escartadas e un revolver plan cachat entre las doás mans. Un professional, qué. Un policièr en civil, probable.

" Fagues pas l'ase, fanton. Daissa aquel joguinet, aquí. "

E ieu, li fau un sorire, vai te far mólzer, que li disi. E li escampi lo sac a plec de morre, amb totes los picalhons a s'envolar e a tornar tombar, en ralentit. " Salòpa ! caronhassa ! ". E aquí, vai-t'en que raspi, lo mond se meton per costat, espaventats, mas fotra de ganarra ! d'aital se metre pel pam, duèrbon un corredor de mort pel mièg de la carrièra, un traucàs que s'entrauca, un tunèl al meu endavant, un trauc que me bada dins l'esquina. Aquò me crama. Coma lo fissal d'una vèspa.

L'ambulància que còrnia. M'entrenci. L'infirmièr m'agacha, tot esplantat que m'entrerigue. E Lola que patina, entre las passiròsas e las asaleàs, dins una mena de salon. Se sarra de ieu. Me potona. Aquò's l'ostal nòstre. Me vòl far la suspresa, ajocada suls seus patins, amb la siá fal detta a plecs, rogineta e que dincola al compàs dels seus pelses, lo poton de la cerièira.

Lo ser, per la veirina de la pòrta, pòdi legir l'ensenya lumenosa de las Pompas Funèbras. " Vos pregam de parlar a sota-votz. Pel ben de totes. " Dombo, lo gigant fisèl, Dombo es vengut. " Sincèras condolenças ", çò ditz, ablacat, a la miá maire. Me venguetz pas dire qu'aquò's pas risible. Sembla lo Cantiflas. Aquò's a plorar de rire. E m'agachèt, los uèlhs negats de gremas. " Dombo, bogre de nèc tira-te d'aquí, aganta la moneda e vait'en te crompar un ostal amb lo salon enveirat e una telé Triniton amb lo megà-quadràs. " Mas Dombo quita pas de plorar, las mans enfonsadas dins los plecs de la vèsta. O va tot inagar. Unas gremas tant espessas coma de grums de rasin.

E i a Fa, Josefa, la vesina de'n façà. Ela, de longa, a sabut çò que se passava. Lo seu agach foguèt, de longa, un repotegal. Mas li'n sabi grat. Jamai a pas res dich. Ni en ben ni en mal. La saludavi : " Bonjorn, Fa ", e ela, romejava a sota-votz. Sap tot çò que se trafege dins lo mond. Mas disiá pas res. Ajudava Mamà, e amb aquò, pas mai. Lo ser, fumavan una Chester e chucavan un dedal de Porto, mentre que ieu, paupejavi la telecomanda. E ara, de longa, a sosténer Mamà. De quand en quand, se revira cap a ieu, mas me repotega pas pus. Se senha e prèga. Una professionala vertadièra.

N'i a pas per un brieu. Pel quadre lumenós, pòdi legir l'orari dels enterraments. A 12 oras 30, a Feans.

Lola daissa Mamà e va sortir del membre ont se ten la velhada funèbra. Quunbiais de caminar ! E mai amb las sabatas, sembla que s'envòle. Diriás un becarut d'aqueles ròses, o quicòm aital ! Mas de qué fa ? Se revira, còp sec, patina devèrs ieu, amb son faldet a plecs e se pèga a la veirina. M'agacha , coma espantada, coma se me vesiá pel primièr còp.


" Impressionada, vertat ?

- Mas, Tino, perqué as fach aquò ? "

Los seus uèlhs son tendres, endemoniats, e las siás pòtas entre-dubèrtas.

Pantaissi de la primièra cerièira de l'estiu.

Revirat de l'espanhòl per Joan-Francés Mariòt.



**ESPAIS D'ABANDÓ**

A l'Anna

**T'OMPLO DE FLORS EL JARDÍ ?**

Entre mimoses i acàcies  
dona de fang de pell bruna  
m'omplés de flors el jardí,  
de glicines els somnis,  
de roses els sentits.

Entre cireres i figues  
dona de fang de pell bruna ...

**ESCLAT DE MIMOSES, BRUIXES AL SOL**

De sobte t'ha encalçat la follia,  
t'adreces i t'abandones als quatre vents,  
obres els ulls al primer esclat de mimosa  
i trenes hora a hora  
un temps que mai ha existit per a tu.  
No saps.  
Diries ...  
Cascalls, fats, bruixes!!!  
No cal,  
liba la flor que t'ha estat donada.

Et recitaré  
els versos de la pell  
desxifrant ofecs d'orgasmes,  
primaveres no escrites.  
Vorajaré meanders,  
  
desfilaré el teu nuar,  
lleparem les crostes del verb estimar  
i encalçarem la follia  
poètica de la carn.

Des del far de ses salines  
salaò de cor  
es passeja la mar per la carn viva.  
Escups l' hora baixa  
i et cou la vida i rebenta l'aorta.  
Dona d'arena.  
Dona de sal.

Giravolta que tens sol,  
saltirona enmig la porpra.  
Jardí sense casa.

## POESIA CATALANA AL FEMENÍ · e 4 ·

**Maria Josep Escrivà**

L'OBJECTIU DESCONSOLAT

*Sebastião Salgado*

Milers d'ossos callats a la intempèrie.  
Milers d'ulls buits mirant al cel que ja  
no és cel, que mai no ha estat cap cel  
d'aquells que mana déu: un cel per a plorar,  
que no per ploure, en un desert de boques  
obertes, sense nom i sense plany.

Milers de boques extraviades.  
Milers de mans recomponen en l'aire  
la carícia que un dia les féu  
immortals, sense nom i sense plany.

És més ampla la terra  
on molt més fàcil que viure és morir.  
Milers d'ossos callats, milers de peus  
confosos amb la pols, i als cossos,  
tots els déus de colors que han mort amb ells  
sense nom i sense plany.

S'aviva així un planeta de cadàvers  
-platges, selva, camins, l'antiga escola,  
parets immaculades d'un museu-,  
només perquè dos ulls,  
enllà d'un objectiu desconsolat,  
s'obstinen a no creure  
que milers d'ossos morts sense nom  
siguen muts testimonis  
de milers d'ossos vius  
sense vida.

PLENILUNI

*Per a Isidre*

Entre les mans em creixia el seu rostre.  
I fou la meua pau  
sentir que ser mortals és la presència  
atzarosa de dues galtes tèbies  
en pleniluni d'un instant  
submergit als palmells.

## MONÒLEG D'UN CUC

*como el gusano de una lágrima*  
Jose Luis Parra

De vegades plore d'esma. Per tot i per res plore.  
Plore perquè no m'assemble als hibiscus  
i perquè els hibiscus no s'assemblen a mi.  
Plore al volant, mentre creix la distància,  
per l'últim riure petit, per l'adéu acabat d'aprendre,  
perquè tot és record en les criatures que creixen  
sense esperar.  
Plore pel vespre més blau que coneix,  
d'un blau convençut que fereix les muntanyes.  
Però plore especialment pels homes  
que em duen al damunt i no saben viure;  
per la ratlla del mar,  
tan quieta de lluny  
com una gran mentida.  
Una llàgrima sempre somnia assemlclar-se al mar.  
Per això plore.  
Perquè la casa s'ha quedat sense flors,  
pels nenúfars expulsats del paradís  
i perquè les espigues de l'arròs ja tornen a daurar-se.  
Fins que avui, de sobte, m'ha corprès l'evidència  
que sóc jo qui no sap viure  
i he plorat, més que res, per això.  
Després, només per instant, he mirat a la dreta  
i m'he trobat cara a cara un pobre cuc  
que, com jo, relliscava inconsolable per damunt del parabrises.  
Ens hem mirat, llargament,  
dos cucs improvisats al caliu d'una pena.  
I amb un motiu ben concret a la vora,  
ens hem esplaiat plorant junts:  
l'un per l'altre.

## INSTANTÀNIA AL BARRANC DE LA TEIXERA

El nostre temps a penes té el temps just  
de sobreviure.  
El temps de fer camí i el temps més llarg  
del seu record.  
El temps de dir que véns, fins que apareixes,  
victòria de la meua espera,  
i el compte enrere, imprecís, mentre torna  
el miratge.

El nostre temps,  
algun cop el cloem entre les mans,  
a penes temps, a penes mans,  
mentre ens espera l'últim sol,  
barranc amunt.  
A estones l'enfoquem amb l'objectiu,  
orfes de temps,  
com si vingués de mai o fos per sempre,  
com si, per un instant, fóra temps nostre:  
el tronc recargolat que guanyà al foc,  
el teu esguard de pou i jo al davant.  
Un clic i prou entre la benaurança  
mil·lenària d'aquests teixos.

### LA LLUM ÉS UNA TREVA

La llum és una treva,  
un escull com una víscera lluent surant  
en un mar negre. Negre d'absolut  
on tot tornarà a ser  
quan un dia s'acabarà la treva  
de l'aire.

L'infant que riu és una treva.  
I mirar-lo. I riure en el seu temps petit.  
Treva en el no-ser que se'n imposa.

La calma d'una nit és una treva, una excepció.  
L'excepció de creure'm,  
en silenci,  
com cau la rosada,  
en silenci,  
mentre en silenci escric.

La paraula és una treva,  
una treva de llum, de nit a nit  
definitiva.

que el presidente de la Federación de la Caja de Pensiones y Jubilaciones, Luis Vives, se presentó en la reunión para informar que el organismo no tiene la autoridad para establecer una tasa de interés que sea menor a la que se aplica en la actualidad.

John Logg & Associates  
1000 University Street, Suite 1000  
Seattle, Washington 98101-3143  
(206) 467-1100

# crónicas

## ANGLÉS, ANGLATÈRRA

En 1873, d'archivistas de Bordèu publiqueròn un gròs volum intitulat *Registres de la jurade*. Es lo compte-rendut oficial de las deliberacions de la jurada de Bordèu (ara diriam " lo conselh municipal ") de 1406 a 1409. A aquela epòca, Bordèu depen del " *rey d'Anglatèrra et de Franssa, et duc de Guiana, nòstre tres souiran senhor* " (coma se legís a la data del 6 d'octobre de 1406). Aquò durarà fins a la batalha de Castilhon, en 1453. E se sap que los bordaleses fogueròn pas brica contents d'èsser desseparats d'aquí endavant de la corona d'Anglatèrra e annexats a la corona de França.

Naturalament, a Bordèu, a la fin del siècle XV, tot lo mond parla l'occitan de Gasconha, las deliberacions de la jurada se fan en gascon e es tanben dins aquela lenga que son redigits los comptes-renduts de totas las decisions municipals.

Los mots Anglatèrra e anglés tórnanc sovent. Se legís tanben la fòrma anglés dins los " *rôles de l'armée de Gaston-Phœbus* (1375-1378) " : " *L'un (deus tres ròcis) fo dat a un scudèr anglés* ". Es a dire : " *L'un (dels tres cavals) foguèt donat a un escudier anglés* ". (Citacion de : Vastin Lespy, *Dictionnaire béarnais*, 1887, article ANGLES.)

(Dins las doás citacions dessús dichas d'occitan medieval, ai pas fach qu'ajustar los accents esriches qu'i son pas dins lo tèxte original. Aquò facilita enòrmament la lectura.)

Dins tota nòstra lenga occitana medievala, emai dins la lenga moderna, çò mai frequent es *anglés*, *Anglatèrra* ; excepcionalament *englés*, *Englatèrra*.

Çò que fa que pensi pas gaire justificat l'emplec de la fòrma *inglés*. Legissi dins una revista occitana redigida en occitan de Provença qu'es un " *architèite anglés* " qu'a dessenhat lo viaducte de Milhau. Mistral (1886), Copièr (1995), Cantalausa (2003) e d'autres lexicografes pòrtan sonque *anglés* : son eles qu'an rason.

Dins un occitan blos e natural, cal dire *anglés e Anglatèrra*.

## Dos diccionaris erotics : “l'occitan viu e sauvatge”.

*Lou pichòt tresor de Cupidoun, vocabulaire amoureux*, par Pierre Paul. Librairie Contemporaine, 2003

Didier Alibeu: "Amour courtois et libertinage". *Fin'amor et tafanari. Des troubadours à nos jours un dictionnaire de l'érotique occitane*. Loubatières, 2004.

Aquí dos libres gostoses que se presentan coma de diccionaris, mas comols de digressions e de guinhadas, explòran un vast subjècte chucós que sovent los diccionaris normatius de la lenga d'òc fòrvian un pauc.

Començarem, cronologicament, amb lo “ pichòt tesaur ”, que s'amerita de tot segur son nom, allusion au popular pichon diccionari de Xavièr de Forvieras. Tesaur, de verai. Es una belòria. S'agís d'una passejada dins lo vocabulari erotic provençau, que l'autor, a bèles uòlhs vesents, conois d'a fons. Aquí un escrivan provençau per quau la lenga apareis pas en 1854 e existís tanben de l'autra man dau Ròse. D'aquí ven tota la saba dau libre. De tot segur, son los tèxtes provençaus dau sègle XVI au sègle XXI que representan lo fons mai estudiad. E i a de matèria amb los escrivans rofianejaires de la renaissença (Belaud de la Belaudièira, Pèire Pau, Miquèl Tronc, Zerbin, Glaudi Bruèis...) e los que seguisson (Seguin, Cabanas, Royer... las famosas letras coquinòtas en provençau dau marqués de Sada) fins als grands naturalistas marselheses (Gelú, Valèri Bernard) amb tanben tot çò que s'atròba de mai distinguit en matièra d'escritura provençala : Mistral, Aubanèu, Loís Romieu, Delavoët, Sully André-Peyre... Fins als pus contemporanèus : J.I. Roièr, E. Bonnel, Sèrgi Bèc, B. Gièli, e un anonim reviraire de Brassens representat per las letras P.P. qu'es de segur l'autor dau tesaur el meteis... Mas P.P. es insadolable e sap alargar sa recèrca als autors ancians, e se vei que sa lectura n'es pas ges superficiala : vist que cita Arnaut Danièl, Guilhèm de Berguedan, Pèire Cardenal, Montan, Raimon Rigaut, la Cirurgia d'Abulcassís, etc... E sauta ardidaament Ròse e Vidorle, pescant dins Despuech-Sage, Roudil (transformat en Roudit ?), l'abat Favre, Max Roqueta, La Sauze, e ne passe. Sèm donc luònh de nos embarrassar dins lo purisme pòst-mistralenc. De tot segur, lo bèu lengatge dau mestre de Malhana es au centre, magnific. Pren una dimension sublima dins de tèxtes erotics un pauc oblidats de Sully-André Peyre e de Max Felip Delavoët, ont lo sexe femenin es delicadament tre-mudat en païsatge aiguèstre e en fruchalha requista. Mas aquel bèu parlar classic se ven mirgalhar d'argòt marselhés, d'occitan ancian, e de vocabulari landrinejaire dels sègles XVIe XVII. E aquí fasèm de descobèrtas que valon l'òsca. L'òrdre alfabetic es pas

qu'un pretèxt a la passejada au mitan de nombrosas citacions, remarcas, correspondéncias. Om s'alassa pas de visitar un tal escapolon d'occitan viu e sauvatge.

Per prene la pagèla de l'importància d'aquela rejoncha, dirai que i ai menimosament reculit 510 expressions e mots gososes, e soi estat luònh de recopiar tot lo lexic. Un lexic qu'èra de manca. Me rapèla que Rogièr Barta, en trabalhant a son diccionari Occitan-Francés (1980), se referissiá per lo vocabulari gorin au lexic que finís los " fablèls calhòls " de Perbòsc (1936). Perbòsc, se ditz, aviá d'en prumièr reculit lo vocabulari, puòi fach lo libre per l'illustrar. Aitanben se vesíá clar que sus aquel sicut los lexics occitans èran insufisents. Era l'epòca ont Max Roqueta cercava lo melhor equivalent occitan dau francés " gouine " e se decidiguèt - coma Rogièr Barta dins son lexic - per " gossa ". Trobaretz antau dins *Verd Paradís* una femna qu'a " de manièiras gossatièiras ". Cantalausa (p536) reten aquel sens demest d'autres a aqueste mot, mas lo dona tanben demest los sens de " gorrina ". Dins sos diccionnaris francés-occitans Laus e Rapin, eles, causisson " gorrina " - que Roqueta e Barta rebu-favan dins aquel sens. Ara espiem nòstre " pichòt tesaure ". Lo mot " gorrina " i a los dos senses " gouine ; pute ". Mas per designar mai precisament las femnas qu'aiman melhor las femnas, trobam tanben : " bringa, garna, grinda, gringa ", e tanben " fre-garèla " que me sembla una revirada requista de " tribade ". Per tot çò que tòca la sexualitat (anatomia e tota la varietat de las practicas que podètz imaginar) avèm cada còp tota una tièira de mots provençaus a posita. Un escriván provençau noirit d'aqueste obratge poiriá nos bailar de deliciosas paginas libertinas plenas de saba... e de pèbre. De tot segur, i a de vocabulari tipicament marselhés de mau exportar, coma " pipi " per " mari complaisant ", " chucabèri " o " pintacanari " per " fellatrice ", " pesolhosa " per " strip-tease ", " chamocèu " per " fille coureuse " ; " escartafiga " per " gynécologue "; " charnigaire " per " libertin " ; " reguinèu " per " pose provocante du cul ", etc... De còps que i a un mot tipicament local poiriá èsser exportat a l'ensèms occitan se los escrivans e los usatgièrs l'aculisson, coma " pintamòfi " per " cunnilingus ", " revilhet " per " aubade chantée sous la fenêtre " ; " a peu e a ploma " per " à voile et à vapeur " (=bisexual), " cagatròç " per " godemiché, olisbos "; " ras la mona " per " à frise bonbon " (parlant d'una minigonèla), " metre los dets au banholet " per " chatouiller le clitoris ", " lipar lo morvèu " per " embrasser à pleine bouche de façon baveuse " ; " gaudineta " per " femme de moyenne vertu " (trobatz pas lo concèpte polit ?), " pofiassar (se) " per " se prélasser dans une attitude provocante et racoleuse " ; " guinhar dau cuol " per " se tortiller pour attirer les clients " ; " maridatge a la tasta " per " mariage à l'essai ", " petangola " per " 69 ", " trafanèla " per "

travesti ", "chaupiassa" per " salope ", etc ... Mas i a tanben de mots regularament construches a partir dau vocabulari usual que son, me sembla, tot naturalament generalizables a l'ensèms occitan : " calinhum " (libido) ; " calorada " o " envejadura " (concupiscence); carnalitat (sensualité) ; " corredissa " per " fille volage, fille des rues ", " aregdiment " o " enregdiment " per " érection ", " roset " per " aréole du sein ", " paupament " o " tastament " per " attouchemet " " bassaquetas " o " borsonada " per " bourses, scrotum " , " morrefretada " per " délurée ", " piparèla " per " fellatrice ", " fringolhar " per " se frotter peau contre peau" ; " bicafreja " per " impuissant ", " esmarrador " per " lieu de perdition ", " restar empecolhat" per " penis captivus " ; " entrecuèissa " o " forcadura" per " périnée, entre jambes " ; " estrena " per " petit cadeau ", " conilhon " per " petit vagin " ; " labretas " o " pampetas " per " petites lèvres " ; " aplemonhar " per " pétrir à pleines mains ", " garcejariá " per " petting, ébats un peu trop libres ", " ideassá " per " phantasme", " gorrinet" per " polisson " ; " estrampalar (s') " per " s'étendre d'une manière provocante en écartant les jambes "; " porqueirós " per " pornographe "... Me diretz que manca benlèu un parelh de refinament recents que l'onestetat m'interditz de nommar aici, e que d'alhors son encara luònh de far partida de la sexualitat de tot lo mond. Manca tapada per l'obratge que ne parlam puòi. Mai curiós, tròbe ges de mot per " orgasme " ! S'emplega sovent " espaime " dins aquel sens (ni que dels diccionaris qu'ai consultats mençonèsse aquel emplec) - per exemple jot la ploma de Valèri Bernard, dins son poèma "l'Arc-de-Seda": " e li panturlo que dirias de loubo / gingoulant d'espaiame " (in : *L'aubre en flour* p 126). M'estone dins un obratge tant complet qu'aiçò siá de manca.

Me cau ajustar que se tornam far lo torn dels diccionaris recents (Cantalausa, Rapin, Laus), constatam amb plaser que s'i retròba una bona coérència d'ensèms per tota una part d'aquel vocabulari, e l'exemple pres mai naut dels trastejaments per revirar " gouine " deu pas amagar que i a un consensus d'ensèms sus lo lexic. Insistisse sus aiçò, vist que d'unes linguistas ben pensants pensan, pareis, pro de mau d'aqueles obratges, que son totes tres travalh pro menimós e fisable de gents que conóisson prigondament la lenga d'òc. Es interessant de notar que Pèire Paul es en fasi amb aqueles obratges, d'un biais general. Aquò demòstra encara un còp qu'en prigondor l'unicitat de la lenga d'òc es pas un mit, maugrat la diversitat de susfàcia. E aquí Pèire Paul nos convida a un prigond viatge au mai intim dintre de la lenga. E s'i mòstra un guida segur. Enriquesís que ben talament lo lexic dins un domèni fondamentau ont devèm totes reconóisser qu'aviam de mancas. Una pichona antologia de tèxtes erotics gostoses acaba aqueste bèu libre que rend un grand servici e que, de mai, se legís vertadieirament amb delicis.

L'obratge de Daudièr Alibeu, collaborador de "Oc", a per mai grand defaut aquel de paréisser après lo de Pèire Pau, mas manca pas de qualitats, en mai de las tras que deliciosas e fri-caudetas ilustracions de Pertuzé. Meriti màger, es que repren pas lo precedent e qu'es fin finala complementari. E tanben lo ton, escarrabilhat, que rend la lectura gostosa. Vetz per exemple la guinhada a Catherine Millet (a prepaus de Robèrt Martí !) a l'article " ondinista " p 141 o tanben l'article " Barri " pp 29-30 ont l'autor, se sovenguent d'èsser estat avinphonenc, es tant esmogut per lo sovenir trebolant dau temps d'antica bonomia ont "des créatures court-vêtues et particulièrement aguichantes prenaient place, comme pour une mise en scène de Fellini ou de Pasolini, le long des murailles médiévales" de la ciutat papalina. E esmogut o es talament que ne ven a mesclar ortograficament "fiho di bàrri" e "filhas dei barris", ne faguent d'ibridas "filha di barri" (?) per reconciliar dins lo cult eucumenic de la Vènus dels caireforcs Mistral e Alibèrt. Car l'autor a volgut forviar lo repròchi d'egemonisme linguistic, e mèscla a bèl èime grafia occitana, occitan medieval e grafia mistralenca. Me demande cossí un legeire non especializat se pòt retrobar aquí dedins, e saupre cossí se pronòncia e s'accentua tot aquò. M'i soi ieu meteis perdu per passadas. Auriá caugut distinguir tipograficament los tres sistèmas, si que non lo legeire pòt pas saupre ont se met l'accent tonic, se lo -a finau es atòn o s'es un infinitiu accentuat sens notacion dau " r ", a la mistralenca, etc.

Mas la riquesa de l'ensèms fai oblidar aquela incoérència regretabla. Alibeu pesca mai d'un còp a de sòrgas trevadas tanben per Pèire Pau mas ne tira pas las meteissas causas. De mai, ni per pescar en abonde dins lo pesquièr provençau que sembla inagotable, tira un melhor partit que son predecessor d'un fons lengadocian (Despuech-Sage, Chauvet, Perbosc, Robèrt Martí, Franc Bardòu... e fins a una novèla trobairitz gaudinejaira injustament mesconeguda que sos extraches calhòls mancan verdaideirament pas de pèbre, Valèria Dendibat, autora dau " Bèl estiu dos mila dius ", 2003). Tant vau dire qu'au fiu de las paginas, destoscam de deliciosas meravelhas a plen ponhat. I ai completat de 150 mots ma gostosa pèsca dau tesaur de Pèire Pau. Per ne citar pas que quauques uns : " deglendar " per " déniaiser, pervertir, émanciper " e naturalament " deglendat, -ada " per "volage, déluré(e), libéré(e)" e " femna deglendada " per " femme libérée " ; " desbralha " (sf) per " strip poker " ; " desnaturaladament " per " contre nature " ; " en despan " per " en érection " ; " escambiadura " per " échangisme " (un tèma que sembla pas desagradós a l'autor dau lexic que fai a aquela ocasion lo panegiric dau Cap d'Agde) ; " estafa " per " pourboire, rétribution des souteneurs " ; " faire envegeta " per " émoustiller, exciter, faire venir l'eau à la bouche " ; " fandalhar " per " provoquer, faire des

avances " e illustrat per la citacion " filha gaia que se miralha e que fandalha un amiguet " (Chauvet) ; " farlucada " per " personne légère et frivole " ; " femelaire " per " coureur de femmes " ; "femnasson" per " garçon efféminé et délicat " ; " flandrina " per " femme paresseuse et coureuse, un peu fofolle " ; " flata-puta " per " flagorneur " ; " fotrejada " per " partie fine " ; " fringarèla " per " petite amie " ; " fringueta " per " petite caresse d'amour " ; " galatriàs " ; per " macho, coq " ; " galhonardisa " per " amourette " ; " galinet " per " jeune coq, séducteur " ; " gus de fièira " per " coquin qui court les lieux de plaisir " ; " lebretar " per " frétiller; brûler d'envie " ; " lebrieirum " per " humeur vagabonde " ; "marieta" per " androgynie " ; " marimacha " per " lesbienne hommasse " ; " faire pegueta " per " faire l'amour l'après-midi " ; " tripa culièira " per " rectum " ; " neciardariá " per " bagatelle " ; " nieirèla " per " ma petite puce, mon amour, ma chérie " ; " oirassa " per " salope, traînée " que per Alibeu es lo meteis mot que l'anglés " whore " ; " pampolejar " per " tremblotter des parties charnues " ; " patinejar " per " tripoter, pêtrir des mains " ; " piafadís ", a la comparança d'un elegant chival de raça, per " vanité, parade, affectation " ; " pinhòla " per " branlette " ; " pissà-lèst " per " culotte féminine fendue pour assouvir plus rapidement certains besoins ou désirs " ; " polinada " per " fugue amoureuse d'un garçon " ; " rauba-saumas " per " séducteur en série de filles très bêtes " ; " soirassa " per " femme qui atteint des records de débauche " ; " sotanòvia " per " paranymphe, chevalier servant " ; " tafurèl " per " damoiseau, jeune libertin " ; " tocadís " per "attouchemet" ; "vesiadèla" per " douillette, précieuse " ; " se viutolar " per " se vautrer lascivement ensemble "..... e aiçòs pas qu'un escapolon.

La succession d'aqueles dos bèus lexics que fan pas doble emplec mòstra la riquesa inagotable de la lenga d'òc. Alibèrt, maugrat l'immensitat prometeana de son trabalh, fasiá antan la meteissa constatacion. Se'n vei pas lo tèrme. E mai que mai sus aqueles subjèctes " en dejot de la cintura " que la lenga parlada afeccionava e que los lexicografs ausavan pas trop abordar en plen... Aquel exemple mòstra tot l'interés que iaurí a suscitar d'autras idèas de vocabularis tematics comols d'exemples, rics e agradooses de legir. Ont lo lengatge renosèsse amb sa saba viva, que i dòna son irredictibilitat, sa fòrça. Sovent absenta dins d'unes documents pedagogics contemporanèus...

E los successors alucrits dels autors citats per nòstres dos lexicografs an aquí dos meravelloses instruments per rendre encara mai granada sa lenga, e encara mai gostoses sos tèxtes calhòls. Fins a i far gandir de cimas que sola la lenga de l'amor, de segur, es capabla de far entreveire...

## ANTOLOGICAS...

Giovanni AGRESTI, *Antologia de la nòva escritura occitana*, 1980-2000, Prefaci de Robèrt Lafont, version francesa adobada per Joan-Pèire Tardiu, Ed. Jorn - Le Temps des Cerises, 2004. 14 euròs.

Jean EYGUN, *Poésie d'Oc au XXe siècle, Anthologie bilingue*, Ed. Letras d'òc/Les lettres occitanes, 2004.

'Quò's pas lo prumièr còp que se publica una antologia de l'escritura occitana, encara que plan sovent, los autors d'aquela mena d'obratges se sián tenguts a la poësia, coma se la lenga nòstra èra mai d'aise dins la formulacion poëtica, benlèu mai encara dins lo biais de dire las causas dins l'estrechura d'un vers. Foguèt lo prètzfach d'un Nelli atanplan coma lo, pus prèp del d'Agresti pel biais cronologic de transcriure l'actualitat d'una crecion litterària, de Maria Roanet, amb *Occitània* 1970. Per la maja part, caliá dire en un libre cortet la totalitat del fach literari (o puslèu poëtic...) occitan, dempuèi la sorga desoblidada d'abans lo Coms de Peitieus fins a la creacion la mai recenta; ara, çò qu'a entreprés Giovanni Agresti sembla de plan diferent.

Cal afortir primièr la dobla originalitat d'aquesta antologia d'Agresti, originalitat, s'òm vòl, cronologico-generica : temptar una aprenzion de la creacion mai recenta en occitan, mas en defòra de tot limit generic; per un còp, s'acontenta pas de la poësia. Ataben, voler mostrar la creacion viva de la nòstra literatura -emai foguès ja gausat, i a plan temps- es causa importanta per la reconeissença de sa vitalitat; marca la via d'una consideracion de las bèlas, d'ont mai qu'es pas lo fach ni d'un occitan ni d'un francés, mas d'un òme d'Itàlia, païs fraire, lengas sòrres, coma l'Agresti li agrada de'l definir, mas forastier. La quista d'una reconeissença se vira cap al defòra, qu'es d'ailà, sonca, que nos en pòt venir.

Rai d'aquò ! Aquesta antologia de las bravas es pas facha per que siagam reconescuts coma cultura de creacion totjamai viva! Primièr, puslèu, per far conéisser, o descubrir tornar, als occitans meteisses, aquesta creacion dins la lenga. Per prene l'exemple d'un autor pauc coneugut, e lèu mòrt, nos permet de legir Francés Gasanhas, que son òbra es ja impossibla de trobar e que la maja part n'es pas editada; aquel *Moment sens votz* que publiquèt a compte d'autor, meravilha que li manca sonca la lectura nauta que ne fasiá; la pròsa sorna e estranya d'un encantament de perseguir.

De segur, l'edicion es bilingüa, condicion necessària per son espandiment, emai dins lo lectorat estequit dels "occitano-parlants" coma se dís, que las notícias plan bastidas e pro concisas que clavan lo libre li permeton de situar los autors, dins lo

temps tant coma dins l'edicion occitana, dins lo desvelament progressiu de las òbras al public. Mas pertot, aquí, la cercà de l'umanitat, de l'èsser darrèr lo mot : " un miralh, e un miralh copat, que de pertot s'engulha la vida ", çò ditz l'Agresti.

L'autre interès fòrt ten dins la sintèsi, corteta segur, mas tot-jorn plan engulhada, de Joan-Pèire Tardiu, qu'adobèt la version francesa, sus la situacion del reviraire, dins lo cas pro particular del passatge de l'occitan al francés. Impulsa aquí una recèrca que demòra d'aprigondir sus la revirada e sus las " gênes exquises " del que deu traspassar de l'òc al francés, mai que mai sus lo biais d'auto-revira que tostemp foguèt de règla, çò que sembla cambiar dempuèi quelques ans.

Joan Eygun ven tanben de far paréisser una antologia, que de segur son originalitat prima pòt semblar mendre, mas que serà pr'aquò d'una agradiva e instructiva lectura. D'efièch, " s'accontenta " de la poësia, mas cossí far autrament per una litteratura que sa creacion se vira mai que mai cap a aqueste genre? D'un autre biais, sembla un trabalh mai sistematic, que l'aluhènhamant del temps permet de considerar lo siècle passat amb mai de suauetat e d'aprender melhor l'importància de cada autor. Una importància que Eygun reivindica coma subjectiva; presenta sa causida, sa vision, e se trobarà probable quelques fâcheus per li reprochar d'aver pas botat tal o tal tèxte, tal o tal autor. Aquel que tempta una antologia s'expausa a tala mena de repròchis.

Pr'aquò, l'interès màger del libre es son exigència de qualitat, e saludam aici l'esfòrç dels bèls qu'a portat sus la realisacion materiala del libre. Fa plaser de véser un trabalh onèste e plan fargat, amb una granda qualitat d'impression e de papièr. Una exigència que se torna trobar dins la causida dels tèxtes, que i se vei gaire de maissant poèta.... " Car serait-il pensable de mettre sur le même plan de grands poètes comme Sully-André Peyre ou Marcelle Delpastre (...) avec des écrivaillons poussifs auteurs de quelques honnêtes sonnets ? "

Son aqui totes los "grands" de la nòstra poësia, dont d'unes que semblavan un pauc doblidats dempuèi qualche temps, coma Bossac, Cubainas o Saurat. Mas Eygun nos fa tanben ofrenda de descubèrtas, coma aquestes tèxtes de Marie-Charlotte Lamouré-Girard, que plan paucs probables coneis-sián.

Per Eygun, l'idèia d'aquesta antologia es venguda de la manca d'una bona antologia en librariá, e del fach que plan de tèxtes se pòdon pas mai trobar, part dins d'escuras e poscosas bibliotècas que sols los universitaris i van. Soi pas segur pr'aquò que siá vertadièrament necite d'antologias de mai, que cromparàn mai que mai los que legisson ja los libres que paréisson. Avèm aquí doas òbras importantas, regaudissentas e d'una lec-

tura pro agradiva; mas la descubèrta d'aqueles textes se pòt tanben far per d'autres biaisses, e me sembla que mancam subretot de reviradas fòra França que posquesson butar mai de gent dins lo monde a la coneissença de la lenga e de la literatura occitana. Se vei plan, la reconeissença vendrà pas solament de França; coneguda en defòra, la litteratura occitana vendriá mai importanta emai pels franceses -e pels occitans; sufis de véser l'importància d'un Ezra Pound o d'un Paul Blackburn per l'apreciaciò dels trobadors. Demòra encara de trobar lo Pound de la creacion d'ara.

xavier bach

Joan Maria PETIT, *Nòstra Dòna dels Espotits*, Tolosa, Letras d'òc (lettras.doc@wanadoo.fr), 2005, 52 p., 7 euros.

Fai de temps que nos èra pas estat donat de legir un recuèlh de poèmas de Joan Maria Petit. Se deu donc saludar l'iniciativa de Letras d'òc, novèl editor de poësia occitana que publiquèt ja una bèla antologia dau sègle XX compausada per Joan Egyun, e que dins la meteissa tiera que lo recuèlh de Petit, ne publica, tan polidament presentat amb lo despolhament necessari, un d'Ives Roqueta (*Lemosin's blues*), qu'un autre libre d'eu, ben mai consequent, vèn just tanben de sortir dei premsas totjorn en cò de Letras d'òc, *Pas que la fam / La faim seule*.

Silenciós coma Ives Roqueta, Joan Maria Petit sortís donc enfin de son muditge. Muditge pas que d'aparéncia, se pòt pensar : Petit es d'aquelei poètas que l'escritura li es coma una segonda vida, ò puslèu coma la companha obligatòria, sempre presenta e pasmens discreta, que solament de temps en autre, amb la butada deis amics, coma se ditz, finís per se faire recuèlh enfin porgit ai legeires. Poesia sens interrupcion, diriáu volon tiers, ò poesia " sensa relambi ", per tornar prene, a l'auçada d'Éluard, lo títol d'un libre provençau de Jòrgi Reboul. Lei poèmas de *Nòstra Dòna dels Espotits* (se podriá plàner l'absència de taula finala) son fach d'aquela paraula quotidiana que, longtemps meditada, un còp sei mots essencials e sei ritmes trobats e fixats, sap s'incarnar dins la forma a l'encòp simpla (d'aparéncia) e perfiecha (dins son fons) que serà legida e retenguda.

A l'encòp diari, camin de crotz de cada jorn, cronica de la vida e concrecion ultima dau temps agantat ora a cha ora, la poesia de Petit es marcada per la simplicitat màger d'un lengatge clar e dirècte. Sa vertut primiera, de non comparar, es sa capacitat de conversa amb lo mond dins son tot e sa diversitat: escritura de camin e de fraternitat, sempre traucada de solesas

abissalas, e sempre a conquistar, pasmens, son auçada de cant e de plenitud. Ieu e tu i dialògan dins un movement perpetuai que lei multiplica sensa fin, e fai ansin de cada poèma un escambi e un don, un jòc de questions e de respònsas a ras de la vida coma vai, e dei tempos que dins ela quitan pas de se cavar a flor e mesura que lo camin se contunha.

Lei mots, d'aqueu movement, venon pregària quasi naturala, e lo poèma, coma un racònte brèu, d'un solet vam que lo pòrta a sa cima, s'i nosa e d'aquí s'impausa, evidència crusa e nusa. Tot aquí es noirit de quotidianetat : la vida coma vai. Mai la gràcia que velha sus lo poèma enauça aquela quotidianetat fins qu'a l'absolut d'una preséncia que suffís just e just de la devinar, a picar coma un còr, per se laissar convéncer de sa fòrça e de sa necessitat. La puretat despoltada de la votz, dau còp, se dona coma lo ligam que pòrta lo poèma e lo recuelh entier, a l'auçada d'una totalitat qu'explica, sens la justificar, l'abséncia de repertòri finau : aquela votz es coérència sobeirana, que velha sus cada pojada de la paraula, e n'assegura l'unitat per avança. E lo legeire s'i establís coma dins sa pròpria paraula d'eu, d'autista, e i demòra, a l'encòp captiu e pasmens totalament liure.

Non sabe se totei se sentiràn pres parier per aqueu sentimient prigond de frairetat que fan nàisser lei mots e lo cant dau poèta. Mai siáu segur, per lo mens, que vau la pena de s'i laissar convidar. En esperant que de Joan Maria Petit poguessiam legir, lèu lèu, per nòstra fam, una autra garba mai fornida.

**felip gardy**

• Poirem ara legir dins lor integralitat los *Casaus perduts* de Bernat Manciet que venon d'espelir dins una edicion estableida -remirablament- per Estèla Comellas e Gui Latry e prefaciada per Sèrgi Javaloyès, a las edicions Reclams, dins la colleccio "Òbras". La version francesa d'una partida d'aquells *Casaus* ven tanben de paréisser a las edicions l'Escampette jol titol *Jardins perdus*.

La revirada n'es de Gui Latry.

Ara que Manciet nos a quitats, una passejada a travèrs los racontes d'aquells casals d'enfança seria de segur un dels melhors biaisses de dinstrar o tornar dinstrar dins l'univèrs del grand Landés.

E de n'endevenir benlèu un pauc mai las rasics e lo quite secret.

*Casaus perduts*, de Bernat Manciet, edicions Reclams / In Octavo, Camin deu Costalet, 64160 Sèrras-Morlaàs. Prètz : 18 euròs.

- E dels casals poirem passar a la taula del Manciet de las *Lettres à mon gendre* (in *Le Cuisinier landais*, Bordeaux, éditions Confluences, 2002) en seguint Christian Coulon, professor a l'Institut d'estudis politics de Bordèus, especialista de l'Islam african, que ven de publicar son tresen libre "gastronomic": *Festins Gourmands*, "Cuisiner sa vie". Aicí, nou escorregudas gormandas, contadas dins una lenga saborosa que deu fòrça a Montaigne, nos menaràn d'un "Dernier repas de vendanges" a la "Table de Manciet" justament, en passant pels banquets republicans del president òut-e-garonés Fallières o las tauladas de las felibrejedas del Perigòrd, entre autres festins prepausats e sovent preparats -que lo legeire ne trobarà al fial de las paginas tot un fum de recetas- pel Medoquin Christian Coulon. *Festins gascons*, de Christian Coulon, éditions Confluences, 13, rue de la Devise, 33000 Bordeaux. Prètz : 14 euròs.
- La Section française de l'Association Internationale d'Etudes Occitanes ven de publicar los actes del collòqui que se tenguèt a Agen e Nerac en 2003 : *Les Voix de la nymphe aquitaine, Ecriture, langues et pouvoirs* (1550-1610). Aquells actes editats per Joan-Francés Courouau, Jean Cubelier de Beynac e Felip Gardy, nos permetràn de descobrir la vida intellectuala, literària e politica intensa, mas trop mal coneguda sovent, de l'Aquitània de la segonda part del sègle XVI, al crosador de las culturas occitana, basca, francesa e mai d'expression neò-latina.

A travèrs las comunicacions d'un quinzenat d'universitaris e cercaires, anirem a Tolosa veire çò que n'es de l'imprimit a-n-aquela epòca o de l'espelison d'un " modèl " literari en occitan, puèi viatjarem en Labourd a la debuta del sègle XVII per conéisser las

endevenenças de la lenga basca. E trobarem, a bèl talh de paginas, d'estudis sus d'autors coma Joseph Scaliger, Auger Gaillard, Du Bartas...

*Les Voix de la nymphe aquitaine*, obratge de 290 paginas, còsta 25 euròs. Lo chèque es a mandar a la SFAIEO , 11, rue des Pensées, F- 31500 Toulouse.

- L'IEO edicions publica *Allégation*, de René Duran. Obratge singular coma los autres tres que faguèt paréisser l'autor dempuèi 1995, *Allégation* es una " auto-chronique mêlée à l'expression d'idées ". Exploracion atalhonada ont vida e creacion fan pas qu'una sola causa, al briu d'un escriure desescript, de distància e proximitat màger a l'encòp. Quicòm qu'es, de longa, provocacion. Provocation a soscar, provocacion a pensar. *Allégation* còsta 12 euròs (amb 2 euròs de pòsta). Se pòt comandar a IDECO, BP 6, F-81700 Puylaurens.

- *Les Temps passats / Les Temps passsés*, de Joan-Ives Roiier, es un recuèlh que lo legeire ne poirà tastar l'epicurisme bellaudierenc, e mai se'n congostarà solide al briu dels 151 sonets que lo compausan. D'efièit, las peripecias biograficas que Roièr convòca tot de long dins lor crus e lor nus son prestidas d'una fantasiá barròca qu'es un vertadièr bonur.  
L'obratge es publicat per las edicions Jorn, 38, rue de la Dysse, F-34150 Montpeyroux. Pretz : 18 euròs.

- Una *Anthologie des Troubadours du Cantal* establida per Roger Teulat ven de paréisser a las edicions Lo Convise. Dotze tèxtes de trobadors cantalezes son presentats aicí (de Peire Rotgièr, lo Monge de Montaudon, Na Castelosa, etc.) en lenga originala amb una revirada francesa a costat, e de notes e mesas al punt de Teulat, per exemple una demistificacion del famós " Monge de Mantaudon ".  
Aquela *Anthologie* còsta 16 euròs (mandadís franc de pòrt). Lo règlement se deu far a l'ordre de Lo Convise, 9, place de la Paix, F-15012 Aurillac Cedex.

- Las Presses Universitaires de Bordeaux publican dins la colleccion " Saber " *Les débuts des Reclams de Biarne e Gascougne, revue occitane en Gascogne* (1897-1920), de Joan-Maria Sarpoulet. Dins aquel estudi l'autor retrai lo prumièr periòde de la revista, en cachant mai que mai sus l'activitat e lo public dels *Reclams*, las causidas graficas, las orientacions

esteticas e ideologicas, sens oblidar lo retrat de las personali-  
tats que bailejan

la publicacion : Simin Palay e Miquèu Camelat.

L'obratge es disponible en cò dels libraris.

Se pòt tanben comandar al CID, 131, boulevard Saint-Michel,  
F-75005 Paris . Prètz : 29 euròs, amb 4,60 euròs pel pòrt.

Chèque a l'òrdre del CID.

- *La langue d'oc devant l'école* (1789-1951), d'Hervé Terral, es una antologia de tèxtes que retrai la batalha menada de contunh al nivèl institucional per o contra la preséncia de las lengas ditas regionalas a l'escola. : plaidejats de Mistral, Jaurès, Perbosc, Mouly..., presas de pausicion de Charles Nodier o de Charles de Gaulle (l'oncle del general), prepausicions de Savinien, mas tanben rapòrts d'inspeccions, declaracions dels politics...

Lo libre se pòt comandar a IDECO, BP 6 , F-81700 Puylaurens.  
Prètz : 20 euròs.

- L'associacion Les Amis de Bernard Manciet ven d'espelir. A per tòca de far conéisser e reconéisser l'òbra occitana e francesa del poëta, romancier e ensagista ; d'engimbrar de manifestacions publicas dins aquela amira ; de manténer viu lo sovenir de l'òme, e , se o caliá, d'aparar sa memòria e son òbra contra plagiaments, contrafaiçons, falsificacions ; e enfin de permejar amb la familia  
a la bona conservacion de sos manuscrits literaris.

Les Amis de Bernard Manciet, " Les Massus " F-24510 Sainte Alvère





## REVISTA DE LAS LETRAS E DE LA PENSADA OCCITANAS

creada en 1923  
per Ismaël Girard

President d'onor :  
Pau Castelà,

Direccion e Abonaments :  
Centre Regionau de Documentacion Occitana  
B.P. 27 - 06371 Mouans-Sartoux Cedex  
Tel.: 04 92 92 47 24 - Fax : 04 92 92 47 26 - e-mail : migourdon@aol.com

Mandatz totes manescrichs a  
Joan-Pèire Tardiu, As Capels, Route de Bias - 47440 Casseneuil -  
Tel.: 05 53 70 50 62 e-mail : jptardiu@aol.com  
Jaumes Privat : e-mail : ocrevista@yahoo.fr

### Conselh de Redaccion

Directritz : Maria-Loïsa Gourdon  
Redactors : Joan-Pèire Tardiu e Jep Gouzy (Catalunya)  
Membres : Felip Angelau - Jaumes Astor - Franc Bardòu - Sergi Bec - Joan-Frederic Brun - Ramon Chatbert - Joan-Pau Creissac - Dominica Decomps-Renat Duran - Vincent Forniau - Felip Gardy - Rotlan Garrigues - Dòna Ismaël Girard - Joan-Francés Mariot - Bernat Molinier - Jòrdi Passerat - Francés Pic - Jaumes Privat - Alem Surre-García - Pèire Venzac - Florian Vernet - Ana Viguier.

maqueta : Jaumes Privat

Abonament als quatre quaserns de l'an  
França : 25 €  
Estudiants : 18 € (sus justificatiu)  
Forestier : 31 € - D'ajuda : 50 € -  
Lo numerò : 7 €  
I.S.S.N. 1169-2332

Publié avec le concours  
du Conseil Régional Provence-Alpes-Côte-d'Azur,  
du Conseil Régional Midi-Pyrénées, du Conseil Régional d'Aquitaine  
et du Conseil Général de la Haute-Garonne